The Fear of the Lord

O temor do Señor é unha coroa de sabedoría, que fai florecer a paz e a saúde perfecta; ambos os dous son dons de Deus: e aumenta o gozo dos que o aman. A raíz da sabedoría é temer ao Señor, e as súas pólas son longa vida. Eclesiástico 1:18,20

Mira as xeracións antigas, e mira; ¿Algunha vez confiou no Señor e quedou confundido? ¿ou algún quedou no seu medo e foi abandonado? ou a quen desprezou algunha vez, que o chamou? Os que temen ao Señor non desobedecerán a súa Palabra; e os que o aman manterán os seus camiños. Os que temen ao Señor buscarán o ben que lle agrade; e os que o aman estarán cheos da lei. Os que temen ao Señor prepararán os seus corazóns e humillarán a súa alma ante el, Dicindo: Caeremos en mans do Señor, e non en mans de homes, porque como é a súa maxestade, así é a súa misericordia. Eclesiástico 2:10,15-18

O temor ao Señor vai antes da obtención da autoridade, pero a rudeza e o orgullo son a súa perda. Grandes homes, xuíces e potentados serán honrados; aínda non hai ningún deles maior que o que teme ao Señor. Eclesiástico 10:21,24

E non temas, meu fillo, que sexamos pobres: porque tes moitas riquezas, se temes a Deus e te apartas de todo pecado e fas o que lle agrada. TOBITO 4:21

Teme só ao Señor e sírvao de verdade con todo o teu corazón, porque mirade as cousas grandes que fixo por vós.
1 SAMUEL 12:24

De onde vén entón a sabedoría? e onde está o lugar do entendemento? E díxolle ao home: "Velaí, o temor do Señor é a sabedoría; e afastarse do mal é entendemento. XOB 28:20,28

O temor de Xehová é limpo, perdura para sempre: os xuízos do Señor son verdadeiros e xustos. SALMO 19:9

Que toda a terra tema ao Señor: que todos os habitantes do mundo temen del. SALMO 33:8

Temed ao Señor, os seus santos, porque non faltan os que o temen. Ven, fillos, escoitame: ensinareivos o temor do Señor. Que home é o que desexa a vida e ama moitos días para ver o ben? Manteña a túa lingua do mal, e os teus beizos de falar enganos. Apártate do mal e fai o ben; busca a paz e persegue. SALMO 34:9,11-14

O temor de Xehová é o principio da sabedoría: un bo entendemento teñen todos os que cumpren os seus mandamentos: a súa loanza é para sempre. SALMO 111:10

Os que temédes ao Señor, confiades no Señor: el é a súa axuda e o seu escudo. Bendirá aos que temen ao Señor, tanto pequenos como grandes. SALMO 115:11,13

Que digan agora os que temen ao Señor, que para sempre é a súa misericordia. SALMO 118:4

Aínda que un pecador faga o mal cen veces e os seus días se prolonguen, con todo sei que ben lles irá aos que temen a Deus, aos que temen diante del. Pero non lle irá ben ao impío, nin prolongará os seus días, que son coma unha sombra; porque non teme diante de Deus. ECLESIASTES 8:12-13

Escoitemos a conclusión de todo o asunto: Teme a Deus e garda os seus mandamentos, pois este é todo o deber do home. Porque Deus traerá a xuízo toda obra, con toda cousa secreta, sexa boa ou mala. ECLESIASTES 12:13-14

O Señor é exaltado; porque habita no alto: encheu Sión de xustiza e xustiza. E a sabedoría e o coñecemento serán a estabilidade dos teus tempos e a fortaleza da salvación: o temor do Señor é o seu tesouro. ISAÍAS 33:5-6

Honra a todos os homes. Ama a irmandade. Teme a Deus. Honra ao rei. 1 PEDRO 2:17

Dicindo en gran voz: Teme a Deus e dálle gloria; porque chegou a hora do seu xuízo, e adorade ao que fixo o ceo, a terra, o mar e as fontes das augas. APOCALIPSIS 14:7

O temor do Señor é o principio do coñecemento, pero os necios desprezan a sabedoría e a instrución. PROVERBIOS 1:7

Non sexas sabio aos teus propios ollos: teme ao Señor e apártate do mal. Será saúde para o teu embigo e medula para os teus ósos. PROVERBIOS 3:7-8

O temor de Xehová é odiar o mal: a soberbia, a soberbia, o camiño malo e a boca perversa, eu odio. PROVERBIOS 8:13

O temor do Señor é o principio da sabedoría, e o coñecemento do santo é o entendemento. PROVERBIOS 9:10

O temor de Xehová prolonga os días, pero os anos dos impíos acurtaranse. PROVERBIOS 10:27

No temor de Xehová hai unha gran confianza, e os seus fillos terán un lugar de refuxio. O temor do Señor é unha fonte de vida, para afastarse dos lazos da morte. PROVERBIOS 14:26-27

Mellor é pouco co temor de Xehová que un gran tesouro e problemas con el. O temor do Señor é a instrución da sabedoría; e ante a honra está a humildade. PROVERBIOS 15:16,33

Coa misericordia e a verdade a iniquidade é purificada, e co temor de Xehová os homes apartan do mal. PROVERBIOS 16:6

O temor de Xehová tende á vida, e quen a ten quedará satisfeito; non será visitado polo mal. PROVERBIOS 19:23

Pola humildade e o temor do Señor son riquezas, honra e vida. PROVERBIOS 22:4

Non deixes que o teu corazón envexa aos pecadores, senón que temer ao Señor todo o día. Pois seguramente hai un final; e a túa esperanza non será cortada. PROVERBIOS 23:17-18

E díxolles aos xuíces: "Coidado co que facedes, porque non xulgades polo home, senón polo Señor, que está convosco no xuízo". Xa que logo, que o temor do Señor estea sobre vós; fíxate e faino, porque non hai iniquidade ante o Señor, o noso Deus, nin respecto das persoas, nin toma de agasallos.
2 CRÓNICAS 19:6-7